

# t2\_msualg\_9 (TMcGN- GAkQVRR6S6Fi4uWL4vqUT7qW49SCMv)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v3\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k10\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1\_funct\_1 X3) \wedge \\ & (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 (k1\_tarSKI X1)))))) \Rightarrow \\ & ((X2 \in k1\_relset\_1 X0 X3) \Rightarrow (k1\_funct\_1 X3 X2 = X1)) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (\neg v1\_xboole\_0 X1) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((v3\_funct\_1 X2) \Leftrightarrow (\exists X3. \\ & (m1\_subset\_1 X3 X1) \wedge (k2\_relset\_1 X1 X2 = k1\_tarSKI X3)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v5\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k2\_relset\_1 X0 X1 = k10\_xtuple\_0 X1) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k1\_relset\_1 X0 X1 = k9\_xtuple\_0 X1) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \neg v1\_xboole\_0 (k1\_tarSKI X0) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0) \wedge (v1\_funct\_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.(X1 = k10\_xtuple\_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(X3 \in k9\_xtuple\_0 X0) \wedge (X2 = k1\_funct\_1 X0 X3)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.\neg X1 \in X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k1\_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0) \wedge (v1\_funct\_1 X0)) \Rightarrow ((v3\_funct\_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.\forall X2.((X1 \in k9\_xtuple\_0 X0) \wedge (X2 \in k9\_xtuple\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_funct\_1 X0 X1 = k1\_funct\_1 X0 X2))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge (v5\_relat\_1 X2 X1)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1\_relat\_1 X2) \quad (11)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.\forall X2.((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 X2 X0 (k1\_tarski X1)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 (k1\_tarski X1)))))) \Rightarrow (k2\_relset\_1 (k1\_tarski X1) X2 = k1\_tarski X1)))$$